

ZA ZASTAPENOSTA NA FIZIČKITE I TEHNOLOŠKITE OSNOVI NA ELEKTRONIKATA NA NAŠITE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTETI

Tomislav Džekov

1. SOSTOJBA VO ZEMLJATA

Edna od osnovnите причини поради кои дојде до relativno zaostanuvanje na elektronskata industrija vo Jugoslavija во однос на svetskите trendovi беше ставот, кој поčна да преовладува во струčните крugi во втората половина на 60-tite години, дека помалите и економски послабо развиените земји не треба да investiraат во високата elektronska tehnologija, тук дека својот интерес и своите usilbi во развојот на elektronikata треба да ги насочат кон проектирането, т. е. кон aplikacijata на веќе готови, однадвор набавени, integralni i diskretni komponenti. Poznato е дека неispravnosta на овој stav, кој го забави развојот на jugoslovenskata elektronika за najmalku edna decenija, беше јасно констатирана од нашите пошироки стручни крugi дuri kon krajot na 70-tite godini, koga vo svetot почна prodrobot na t. n. integralni kola po naračka. Prodiraneto na integralnite kola so visok i mnogu visok stepen na integracija vo site oblasti na elektronikata, како и соодветните промени во arhitekturata na elektronskite uredi i sistemi vo smisla na drastično namaluvanje na vкупниот broj na komponenti, pokaže дека nema razvoj na elektronikata bez развој и производство на integralni komponenti od site stepeni na kompletnost, a osobeno bez možnost na производство на integralni komponenti po naračka. Во ситуација кога stana očigledno дека проектирането на elektronski uredi i sistemi ke se sveduva vo idnina, faktički, na proektiranje на соодветни elektronski komponenti, doјde do celosen izraz besmislenosta на концепцијата дека нашите инженери-elektroničari треба да бидат главно проектиращи, а дека tehnologijata i производството на elektronskите komponenti треба да се остават на стручните лица од други земји.

Dodeka golem broj, денеска главно развиени, земји во целот повоен период, а особено по 1960-tata godina planski vložuваа во naučnoistražuvačkata i razvojnata dejnost, bidejki овие vložuvanja dovedуваа до značajni rezultati во inovacijata na elektronskite proizvodi, do proširuvanje на prime-nata na elektronikata на разни oblastи на чovekovata dejnost i se razbира до značajni економски efekti - kaj nas fundamentalnите i razvojnите istražuvanja počnaa сosema da se zapostavuваат, bidejki se smetaše дека e економски neopravdano

edna земја како Jugoslavija direktно да učestvuва во развојот на tehnološkata osnova на elektronikata. Soglasno со оваа практика, kadrovskata baza vrabotena во секторот на fundamentalnите i razvojnите istražuvanja почиња да се tretira како општествено malku značajna - postoeše duri i odреден ignorantски однос кон неа, а се forsiraše, proširuваše i подмладуваše kadrovskata baza povrzana со aplikativniот сектор. Seto ова se slučuваше во времето кога брзот развој на elektronikata беше vsušnost najdramatičen тоčно во подрачјето на elektronskata tehnologija, која го minuvaše patot od ниво на SSI до нивото на VLSI.

Gledиштата во врска со nasokite i patištata на развојот на elektronikata во Jugoslavija имаа смој celosen odraz, se razbira, i во nastavnите планови i програми на нашите elektrotehnički fakulteti. Dodeka, na primer, nastavata od подрачјето на telekomunikaciите, informatikata, kompjuterskate tehnika, ili od подрачјето на шематиката на elektronskite kola, ги sledeše, poveke ili pomalku uspešno, svetskите trendovi во visokoto obrazovanje, oblasta на elektronskata tehnologija беше praktično, со мал број на isklučoci, сosema запоставена. Se do почетокот на 80-tite godini, значи до navršuvanjето на 20-godišninata od ragahjeto на mikroelektronikata, во nastavnите програми на поголемиот број elektrotehnički fakulteti во Jugoslavija praktično не беа вклучени sodržini од областа на tehnologijata на integralnite kola. Не може a да не зачудува faktot што во времето кога во svetskata periodična literatura главна тема на denot stanuvaa integralnite kola od četvrti stepen na integracija (VLSI) на некои наш fakulteti seuše se generiraa elektroničari koi во текот на školuvanjeto nemaa možnost preku redovnata nastava да se zapoznaat со така основни pojmi од rečnikot на elektronikata какви што се, на primer, planarnata tehnologija ili debeloslojnata i tenkoslojnata tehnika.

Sosema e razbirliv faktot што во edna vakva situacija elektronskите materiali (nomenklaturata на materijalite што се користат во elektronikata брои poveke od 500 nazivi) не се prisutni ili se сosema слабо prisutni во nastavnите планови i програми на elektrotehničkite fakulteti во Jugoslavija. Освен тоа se postavuва и прашањето дали не разполагаме

so dovolen broj o sposobeni kadri za održuvanje nastava od oblasta na elektronskite materijalli. Ova prašanje ne e ni najmalku besmisленo ako se ima predvid našeto mnogugodišno zapostavuvanje na naučno- istražuvačkata i obrazovnata dejnost vo ova podračje kako i teškotите so koi se srekavame vo nastojuvanjeto da supstituirame so domašni materijali barem del od materijalite što se potrebiti na našata elektronskata industrija.

So golem stepen na sigurnost može da se pretpostavi deka profilite na nastavnите sodržini od oblasta na fizikata što se nudat na elektrotehničkite fakulteti vo Jugoslavija ne se, gledano globalno, uskladeni so potrebite na razvojot na elektronskata tehnologija. Prašanje e, na primer, dali podražjeto na fizikata na čvrstoto telo, koe leži vo osnovata na naukata na materijalite, e vo dovolna mera i na soodveten način zastapeno vo nastavnите programi na elektrotehničkite fakulteti. Nema somnenie deka dobar del od elektrotehničkite fakulteti vo Jugoslavija ke moraat vo idnina da mu posvetat pogolemo vnimanje na ova prašanje.

2. SOSTOJBA NA ELEKTROTEHNIČKIOT FAKULTET VO SKOPJE

Odredeni sodržini od tehnološkite osnovi na elektronikata vo nastavnите programi na Elektrotehničkiot fakultet vo Skopje se pojavila durivo učebnata 1983/84 godina, so voveduvanjeto na predmetot mikroelektronika vo IX-ot semestar na nasokata elektronika i telekomunikaciji - ET (pokraj ovaa nasoka na Elektrotehničkiot fakultet vo Skopje se neguваат ušte i nasokite: avtomatika i informatika (AI), elektroenergetika (EE) i industrijska elektroenergetika i avtomatizacija (IEA). Predmetot mikroelektronika e pokrien so istoimeni univerzitetski učebnik (skripta), izlezen od pečat vo 1986 godina. Materijalot što se tretira vo učebnikot e podelen vo četiri osnovni poglavja. Vo prvoto poglavje se razgleduваат najznačajните postapki i etapi vo procesot na planarnata tehnologija. Vo vtoroto poglavje se stava akcent na nekoi elementi od fizičkite osnovi na monolitnite integralni kola. Vo tretoto poglavje se razgleduва strukturata na elementite na monolitnite integralni kola. Konečno, vo četvrtoto poglavje se dava prikaz na tehnologijata i elementite na debeloslojnите, tenko-slojnite i hibridnite integralni kola. Kako što e vobičaено za učebnici od vakov vid, vo tekstot se pojeduваат i nazivite na golem broj od materijalite što se koristat vo elektronskata tehnologija, pri што, најчесто, se naveduваат само onie nivni karakteristiki koi vsušnost i gi činat ovie materijali pogodni za primena kako gradežna supstanca na integralnите kola, odnosno kako učesnici vo soodvetnite tehnološki procesi; znači ne može da se

zboruва за постоење на некoj podetalen pregled, односно analiza na nivnite osobini.

Nastavnata programa po fizika na Elektrotehničkiot fakultet vo Skopje se realizira vo prvata godina od studiите preku dva ednosmestralni kursa so fond na časovi 3+3, a gi opfaka slednive osnovni poglavja: fizički osnovi na mehanikata, oscilatorno i branovo dviženje, zvuk, mehanika na fluidite, toplina i termodinamika, optika, atomska fizika i nuklearna fizika. Ona što vednaš paga vo oči e otsustvoto na sodržini od kvantnata mehanika i od fizikata ili cvrstoto telo. Ova, bez somnenie, pretstavuва seriozen defekt vo nastavnите planovi i programi na Elektrotehničkiot fakultet vo Skopje i veke postoi inicijativa za naoganje na soodvetno rešение.

Predmetot elektrotehnički materijali (ili - kako што е ušte poznat - tehnologija na elektromaterijalite) e isto tako od interes koga zboruvame za zastapenosta na elektronskite materijali vo nastavnите programi na elektrotehničkite fakulteti. Ovoj predmet na Elektrotehničkiot fakultet vo Skopje беше koncipiran i formiran ušte pred otvoranjeto na „slabostrujaškite“ nasoki, pa беше, pretežно, „jakostrujaški“ orientiran. Takov ostana (so isklučok na malite izmeni koi se sostoeja glavno vo proširuvanjeto na spisokot na razgleduvanite materijali so germaniumot i siliciumot), за јал, se do učebnата 1984/85. Nastavnata programa što vo posledno vreme se nudi od ovoj predmet e vo značitelna merka izmeneta. Navistina se џuvstvuва одредено lutanje vo izborot na sodržinite (se џuvuaat preklopuvanja so drugите predmeti), no исто така и влоžување на seriozni naporи да се оsovremenи predmetot i да се napravi podednakvo korisen за site nasoki. Sepak, имажки ja predvid duri i najnovata nastavna programa na ovoj predmet, не можермо да kažeme deka so nego sem napravile dovolно golem čekor kon rešavanjeto na problemot na изучување на materijalite što se primenuваат во elektronskata tehnologija.

3. NEKOI RAZMISLUVANJA VO VRSKA SO NASOKITE NA PROMENA NA POSTOJNATA SITUACIJA

Deneska, koga e veke сosema jasno deka bez aktiven odnos kon elektronskata tehnologija ne може да се smeta na siguren i dolgoročen razvoj na elektronikata, koga našata elektronска индустрија први golemi naporи да navлезе во tehnologijata i proizvodstvoto na integralnите kola, обидувајќи се да го nadomesti izgubenoto vreme, neophodno e да се izvršat soodvetni intervencii i promeni i vo nastavnите planovi i programi na elektrotehničkite fakulteti. Poznata rabota e deka bez

soodvetni, visokokvalificirani, kadri ne može da se očekuva brz napredok vo niedno podračje, pa ni vo podračjeto na elektronskata tehnologija.

Vo prв red, potrebno e vo nastavnите planovi na nasokite што pretenditaat da bidat чisto elektroničarski da se vnesat poveke sodрžini od oblasta na elektronskata tehnologija i projektiranjeto na integralnite kola. Vsušnost, vo situacija koga poluprovodnicite pretstavuваат основа на современата elektronika i koga mikroelektronikata ne e само specijalen, tukу најсуштествен i најобемен дел на elektronikata, teško bi moželo da se zboruва за nasoka so konstruktivno hardverski karakter ako vo najzинот настaven план не e sodržan barem eden dopolnitelen, ednosemestralen, predmet od podračjeto na fizikata na poluprovodnicite i barem tri ednosemestralni predmeti od podračjeto na mikroelektronikata (najmalku dva od кои bi bile posveteni na физичките и konstruktivno-tehnoloшките аспекти на integralните kola, a eden na nivnото проектиранje). Jasno e дека не ke bide možno, barem ne vo почетниот period, da bidat ispolneti овие барања на секој наš elektrotehnički fakultet. Imeno, nivnото исполнување подразбира постоење на соодветна kadrovska база (dovolen broj na kvalificirani nastavnici za drženje на vakva nastava) i soodvetni materijalni uslovi (mikroelektronički laboratoriјi, kompjuterska oprema i slično). No, таму каде што nema uslovi bi bilo i pogrešно, да se организираат nasoki od vakov karakter. So ogled na обемноста на проблематиката со која se bavi mikroelektronikata, mislам дека е добро i racionalno ako zainteresiranite за mikroelektronika elektrotehnički fakulteti dogovorno se specijaliziraat po odредени nejzini delovi.

Potrebno e da se razgleda моžноста во nastavnите planovi на „чисто elektroničarsките“ nasoki da se ufrli predmet кој bi bil striktno orientiran kon tehnologijata i svojstvata на elektronsките материјали. Predmeti so vakva sodрžina постојат не само во visokoto, тukу i во средното образование на земите каде кои на проблематиката на elektronskata tehnologija i se posvetuва поголемо внимание.

Mikroelektronikata ima tolку големо значење во современата elektronika i elektrotehnika, што одредени nejzini аспекти, вклучувајќи ги i konstruktivno tehnoloшките, treba, ако ништо друго, да станат sostaven del na tehničката kultura на секој diplomiran elektroinžener. Zatoa smetam дека во nastavnите planovi на останатите „slabostruјaški“ nasoki (telekomunikacii., informatika, avtomatika i sl.) treba da se предвиди eden ednosemestralen predmet кој ke ги покрива физикалните i konstruktivno-tehnoloшките аспекти на integralните kola. Што se

odнесува do „jakostruјaškите“ nasoki, treba vo рамките на нивните предмети od oblast na elektronikata da se предвиди одреден простор i за основите на mikroelektronikata.

Vo programата на предметот elektrotehnički материјали (овој предмет го слушаат обично site на соки) soodvetno место treba da najdat barem del od mnogubrojnите материјали што se користат во elektronikata. Ovde пред se mislam na onie материјали кои se javuваат како gradežna supstanca na integralните kola.

Golemiот прогрес во облата на elektronikata i elektrotehnikata во голема мера e svрзан со успите на kвантната mehanika i fizikata na cvrsto telo. Ovie granki na fizikata pretstavuваат основен интелектуален dvigatel vo razvojot na elektronskata tehnologija i zatoa smetam дека treba da im se posveti поголемо внимание. Vsušnost, bez soodvetno poznavanje на овие подрачја не e možno da se objasnat mnogu pojavi што doagaat do izraz vo submikrometarskата integralна tehnologija, за која во светот денеска најшироко se zboruва, a uste pomalku e možno da se navleze во проблемите на fukcionalnата elektronika, која se smeta како наредна etapa во развојот на elektronskata tehnologija.

*Dr. Tomislav Džekov
Elektrotehnički fakultet
Skopje*